

Aneks I**DIO PRVI: POPIS PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA**

Oznaka CN	Opis	Kvalifikacija i objašnjenje
Ex Poglavlje 2 (0201 – 0210)	Meso i jestivi nusproizvodi	Isključujući se žablji bataci (oznaka CN 0208 90 70)
0401 – 0406	Mliječni proizvodi	Svi
0504 00 00	Crijeva, mjejhuri i želuci životinja (osim riba) cijeli i njihovi komadi, svježi, rashlađeni, zamrznuti, soljeni, u salamuri, osušeni ili dimljeni.	Sve, osim crijeva
1501 00	Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim onih iz tarifnog broja 0209 ili 1503.	Sve
1502 00	Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tarifnog broja 1503.	Sve
1503 00	Stearin iz sala, ulje iz sala, oleostearin, oleo-ulje i ulje iz loja, koje nije emulgirano ili miješano ili pripremljeno na drugi način.	Sve
1506 00 00	Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirane ili nerafinirane, ali hemijski nemodificirane	Sve
1601 00	Kobasicce i slični proizvodi od mesa, mesnih ostataka ili krvi; prehrambeni proizvodi/preparati hrane temeljeni na tim proizvodima	Sve
1602	Drugo pripremljeno ili konzervirano meso, mesni ostaci ili krv.	Sve
1702 11 00 1702 19 00	Laktoza i laktotni sirup	Sve
Ex 1901	Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi/preparati hrane od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, koji ne sadrže kakao ili koji sadrže manje od 40% težinskog udjela kakaa računano na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi/preparati hrane od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 koji ne sadrže kakao ili koji sadrže manje od 5% težinskog udjela kakaa računano na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu.	Samo oni proizvodi koji sadrže meso i/ili mlijeko
Ex 1902	Tjestenina, neovisno da li je kuhanja ili punjena (mesom ili drugim sadržajem) ili pripremljena na drugi način, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni.	Samo oni proizvodi koji sadrže meso i/ili mlijeko
Ex 1905 90	Hljeb, pecivo, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule vrste prikladne za farmaceutsku upotrebu, oblatne i slični proizvodi.	Samo oni proizvodi koji sadrže meso i/ili mlijeko
Ex 2004	Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, zamrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006.	Samo oni proizvodi koji sadrže meso i/ili mlijeko
Ex 2005	Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octanoj kiselini, nezamrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006.	Samo oni proizvodi koji sadrže meso i/ili mlijeko
Ex 2103	Umaci i preparati od njih; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice ili pripremljena gorušica	Samo oni proizvodi koji sadrže meso i/ili mlijeko
Ex 2104	Juhe i temeljci i preparati za njih; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi/preparati hrane.	Samo oni proizvodi koji sadrže meso i/ili mlijeko
Ex 2105 00	Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom kakaa ili bez kakaa.	Samo oni proizvodi koji sadrže mlijeko
Ex 2106	Prehrambeni proizvodi koji nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu.	Samo oni proizvodi koji sadrže meso i/ili mlijeko

DIO DRUGI: POPIS PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG**PORIJEKLA**

Oznaka CN	Opis	Kvalifikacija i objašnjenje
Ex 0511	Zivotinjski proizvodi koji nisu drugdje navedeni ili uključeni; mrtve životinje; neprikladni za prehranu ljudi	
Ex 2309	Preparati koji se koriste u hranjenju životinja	Samo hrana za kućne ljubimce, žvakalice za pse, mješavine obroka koje sadrže meso i/ili mlijeko

Aneks II**DIO PRVI: LIČNE POŠILJKE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA**

Mlijeko u prahu za dojenčad, hrana za dojenčad i posebna hrana koja se koristi iz medicinskih razloga, pod uvjetom da ti proizvodi:

- ne zahtijevaju skladištenje u hladnjaku prije upotrebe;
- su pakirani sa zaštitnim znakom proizvođača namijenjeni direktnoj prodaji krajnjem potrošaču;
- nemaju oštećeno pakiranje, osim ako se trenutno koriste.

DIO DRUGI: LIČNE POŠILJKE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

Posebna hrana za kućne ljubimce koja se koristi iz medicinskih razloga, pod uvjetom da ti proizvodi:

- ne zahtijevaju skladištenje u hladnjaku prije upotrebe;
- su pakirani sa zaštitnim znakom proizvođača namijenjeni direktnoj prodaji krajnjem potrošaču;
- nemaju oštećeno pakiranje, osim ako se trenutno koriste.

Aneks III

PLAKATI

(Informacije se mogu pronaći na: <http://www.vet.gov.ba>)

Plakat 1.



**Spriječimo unošenje
zaraznih bolesti životinja u
Bosnu i Hercegovinu!**

Proizvodi životinjskog porijekla
mogu sadržavati uzročnike
zaraznih bolesti životinja



Unošenje proizvoda životinjskog porijekla u
Bosnu i Hercegovinu
podliježe procedurama pregleda



**Putnici koji unose proizvode
životinjskog porijekla dužni su
ih prijaviti službenoj kontroli**

Plakat 2.

BOLESTI NE POZNAJU GRANICE



Aneks IV

LETAK

INFORMACIJE ZA PUTNIKE I JAVNOST

SPRIJEĆIMO UNOŠENJE ZARAŽNIH BOLESTI ŽIVOTINJA U BOSNU I HERCEGOVINU



PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POHLIKLA MOGU SADRŽAVATI UZROČNIKE ZARAŽNIH BOLESTI

Da provodi koji su u skladu sa odredbama ove informacijske ravnopravne ovi odložili su da predstave posude problemi dolazi u Bosnu i Hercegovinu radi unošenja učinkovitih mera zaštite i kontrola preko područja BiH.

- BiH je dozvoljeno unjeti ili postati u Bosnu i Hercegovinu klobu poljoprivrednih i rekreacijskih prevoza (osim rekreacija) u skladu s:
 - pravo za dozvoljeno, spjev i hrane, i specijalne hrane ili spremnije hrane za kućne ljubimce i druge iz medeničkih razloga), pod uslovom da one dolaze iz država članica EU, Andore, Litvaniju, Norvešku, San Marino, Švicarsku, Španjolsku, Osnovljanju, Islandu, Crne Gore, Makedoniju i Srbiju, i da njihova masina ne prelazi 0,5 kg po osobi;
 - BiH je dozvoljeno unjeti ili postati u Bosnu i Hercegovinu klobu poljoprivrednih prevoza (rekreacija, spjev i hrane i spremnije hrane potrebne iz medeničkih razloga pod uslovom da:
 - one dolaze iz država članica EU, Andore, Litvaniju, Norvešku, San Marino, Švicarsku, Španjolsku, Osnovljanju, Islandu, Crne Gore, Makedoniju i Srbiju; i da njihova zajednička količina ne prelazi ograničenu mazu od 1 kg po osobi,
 - 1) pravod je zahtijeva klobanje prije upotrebe;
 - 2) je upakiran u originalno pakovanje i nema više direktnog prolaza krajnjem korisniku, i
 - 3) pakovanje nije otvoreno osim ako se krećemo koristi;
- osa dolaze iz drugih država (osim država članica EU, Andore, Litvaniju, Norvešku, San Marino, Švicarsku, Španjolsku, Osnovljanju, Islandu, Crne Gore, Makedoniju i Srbiju), i da njihova zajednička količina ne prelazi ograničenu mazu od 1 kg po osobi, i da:
 - 1) pravod je zahtijeva klobanje prije upotrebe;
 - 2) je upakiran u originalno pakovanje i nema više direktnog prolaza krajnjem korisniku, i
 - 3) pakovanje nije otvoreno osim ako se krećemo koristi;
- BiH je dozvoljeno unjeti ili postati u Bosnu i Hercegovinu klobu poljoprivrednih prevoza za kućne ljubimce i druge iz medeničkih razloga pod uslovom da:
- osa dolaze iz država članica EU, Andore, Litvaniju, Norvešku, San Marino, Švicarsku, Španjolsku, Osnovljanju, Islandu, Crne Gore, Makedoniju i Srbiju, i da njihova zajednička količina ne prelazi ograničenu mazu od 1 kg po osobi;

 - 1) pravod je zahtijeva klobanje prije upotrebe;
 - 2) je upakiran u originalno pakovanje i nema više direktnog prolaza krajnjem korisniku, i
 - 3) pakovanje nije otvoreno osim ako se krećemo koristi;

- osa dolaze iz drugih država (osim država članica EU, Andore, Litvaniju, Norvešku, San Marino, Švicarsku, Španjolsku, Osnovljanju, Islandu, Crne Gore, Makedoniju i Srbiju), i da njihova zajednička količina ne prelazi ograničenu mazu od 1 kg po osobi, i da:
 - 1) pravod je zahtijeva klobanje prije upotrebe;
 - 2) je upakiran u originalno pakovanje i nema više direktnog prolaza krajnjem korisniku, i
 - 3) pakovanje nije otvoreno osim ako se krećemo koristi;
- BiH je dozvoljeno unjeti ili postati u Bosnu i Hercegovinu klobu poljoprivrednih prevoza (uključujući sve vrste obilježenih bez unutarnjih organa, uljiva, kuhane ili donjene ribe, i ostalih živilja, kao što su štampi, pečen, redise, dajgeci i karasenci) iz država članica EU, Andore, Litvaniju, Norvešku, San Marino, Švicarsku, Španjolsku, Osnovljanju, Islandu, Crne Gore, Makedoniju i Srbiju pod uslovom da:
 - 1) je u svrhu riba, uljiva,
 - 2) mass riječi prevoza ne prelazi, po osobi, 1 kg ili manje jednog, osim od toga da je isto:
- BiH je dozvoljeno unjeti ili postati u Bosnu i Hercegovinu druge proizvode životinjskog porekla, kao što su mes, živa kostima i dajgeci, i pašteti na prigrad, pod uslovom da:
- osa dolaze iz država članica EU, Andore, Litvaniju, Norvešku, San Marino, Švicarsku, Španjolsku, Osnovljanju, Islandu, Crne Gore, Makedoniju i Srbiju, i da njihova zajednička količina ne prelazi 1 kg po osobi.

Dozvoljeno je unjeti male količine prevoza životinjskog porekla iz nekoliko od gospodarskih pat kategorija (paragraf 1-6), pod uslovom da su isti u skladu s posebnim obilježenim i znakovim od referentnih paragrafova ove informacije.

**POŠILJKE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POHLIKLA ČIJA UKUPNA MASA PРЕЛАЗИ NAVEDENE TEŽINE UNOSE SE U BOSNU I HERCEGOVINU KAO UVODENE POŠILJKE KOJE PODLIJEZU VETERINARSKO-ZDRAVSTVENOJ KONTROLI
ORANIČNE VETERINARSKE INSPEKCIJE NA ODREBENIM GRANIČnim PRIJELAZIMA I KOJE MORA DA PRATI
MEĐUNARODNI VETERINARSKI CERTIFIKAT.**

NEPRESVRJIVLJIVANJE OVAKVIH POŠILJAKA JE KAŽNIJIVO.

ZAHVALJUJEMO VAM NA SARADNJI I RAZUMIJEVANJU!

Aneks V

OBRAZAC ZA EVIDENCIJU NA GODIŠnjEM NIVOU

1. Opće informacije					
Bosna i Hercegovina					
Ostava izvršitelja					
Naziv građanskih pravica u Bosni i Hercegovini.					
2. Kriterijevi ostavljanja informacija o vlasništvočkim imovinama prenosioci na bazu početku te se vlasništvo gradi na temelju varšavskog ugovora					
	DA	NEKA navedite učinkovitost	NE	Nepoznat	
Risk:					
Uzroci raspodjele					
Djelatnosti građana/članova					
Dodatak djelatnosti					
Drugi (navедите)					
3. Povlašćenje za slanje građanskih pravica u Bosnu i Hercegovinu					
3.1 Način izdaje nadležnog glavnog predstavnika					
3.2 Kako time ostvariti da informacije uključujućim učinkovitim vlasništvo vlasnika građana na koju se vlasništvo uverjava					
	DA	NEKA navedite učinkovitost	NE	Nepoznat	
Vlasništvo prenositnica					
Obnova prenositnica					
Po magistru					
Cjelina za razmatranje					
Drugi (navedite)					
3.3 Ako je prenositnik, navoditi značaj iz kojih su posveceni nadležnostima i koliki podnosiči odnosno prenositnici su, te navoditi detalje uključujući broj vlasništvenih prenositnika i kolima te vrste prenositnih nadležnosti (članak pravilnika kojim se može prekršiti)					
Zemlja	Broj obveznih prenositnika	Kriterijevi vrste prenositnih nadležnosti/ poljubica	Napomena		
3.4 Približni broj nadležnosti po članu česta i razdoblju koje su prenositne u bazu prethodno na danu vlasništvo građanskih pravica u Bosni i Hercegovini biločasne politike kontakta				Napomena:	
3.5 Približna kolicina (u kg) vlasti i vlasništvo prenute da započne novi vlasnik biločasne politike kao rezultat kontakta prenositnika na danu vlasništvo građanskih pravica u Bosni i Hercegovini nakon perioda kontakta				Napomena:	
3.6 Približna kolicina (u kg) vlasti i vlasništvo prenute da započne novi vlasnik te biločasne politike kontakta prenositnika na danu vlasništvo građanskih pravica u Bosni i Hercegovini nakon perioda kontakta				Napomena:	
3.7 Stanje pet značaja za čije se građana uključujući uključuju nadležnosti politika vlasti i vlasništvo preneta te mijenja i mijenja pravila					
1					
2					
3					

Hipoteza:				
3.3 Politika izdščina (č.leg.) drugih pravaca iz međunarodnog pravila (četiri različita načina: prečekiva se najviše i najmanje prečekujući raspoređenje učilišta u kojem postoji kao rezultat kontrole provedenih na istom mjestu građevinskih projekata u Bosni i Hercegovini tokom perioda izvještavanja)				
4. Preverjanje s prethodnim dijelovima				
4.1 Način izdaje nadležnosti za provođenje kontrola				
4.2 Kriterijem kontrolne izdajateljstva je uključenje učilišta u periodu političke mreže i mijenja učilišta godine za koju je izdavač izjavljava				
	Učilište	Ako da, navedite učilište/već	NE	Hipoteza:
Mjesta je prečekivanja				
Učilišta prečekivanja				
Pri izdaji				
Oprema i materijali				
Druge (navesti)				
4.3 Ako je prečekivanje, navedite kroz koje je izdaju su učilištu potrebne politike i regulativne činjenice prečekivanja, te svi detalji uključujući broj učilišnih prečekivanja, kodiranu i mesto prečekivanja učilišta (poput ne stoga građevi)				
Zemlja	Broj obavljenih prečekivanja			
4.4 Prikazati ukupan broj nadležnosti političke mreže i mijenja koje su prenesene u učilištu potrebne političke mreže godine izvještavanja				Hipoteza:
4.5 Politika izdščina (č.leg.) mreže i mijenja prečekača započinje učilištu nakon što su prenesene u učilištu potrebne političke mreže kao rezultat kontrole provedenih tokom perioda izvještavanja				Hipoteza:
4.6 Politika izdščina (č.leg.) mijenja i mijenjajući prečekujući raspoređenje učilišta u kojem postoji kao rezultat kontrole provedenih tokom perioda izvještavanja				Hipoteza:
4.7 Navedite per os način na koji potrebne politike i regulative u učilištu u kojem postoji kao rezultat kontrole provedenih tokom perioda izvještavanja				
1				
2				
3				
4				
5				
Hipoteza:				
4.8 Politika izdščina (č.leg.) drugih pravaca iz međunarodnog pravila (četiri različita načina: prečekiva se najviše i najmanje i objektivno prečekujući raspoređenje učilišta u kojem postoji u učilištu potrebne političke mreže kontrole kontrole provedenih na istom mjestu građevinskih projekata u Bosni i Hercegovini tokom perioda izvještavanja)				Hipoteza:
5. Opći komentari				

Aneks VT

OBRAZAC ZA EVIDENCIJU O POJEDINAČNIM LIČNIM POŠILJKAMA KOJE SU PRONADENE U PUTNIČKOM PRTLJAGU

I. Opće informacije				
1.1. Halična riječ za pronađene ličnike				
1.2. Naročniški broj prevoza u BH				
1.3. Ime i prezime ličnika				
II. Informacije o ljudi poljici				
2.1. Korisnik sredstva za određivanje otopotpisnih likova poljica:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Naravni predravnički Očjana predravnička Sicer Prvi nalog			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2. Vrsta pronađenih otopotpisnih likova poljaka	Muški	Ženski	Drugi	
	Likovi je naznačen „Drugi“ način: _____			
2.3. Datum otvaračke ljudi poljici:				
2.4. Pristupačnost ljudi poljici (da)				
2.5. Dostignuto iz ljudi poljici deljenje vrednosti				
2.6. Da li je ljudi poljici učinkovito učinio pronađenu paruku	DA	<input type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
2.7. Da li je učinkovito učinjenje da je ljudi ličnost Hausmann	DA	<input type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
2.8. Datum sljeđeće učinkovite popratne mase u učinkovitosti da je pod 2.6. zadržana DA				
III. Popis				
Datum:	Popis učinkovitosti			
Datum:	Popis prve propozicije načina			
Napomena				
Izjavljava dostaviti na : info@vet.gov.ba ili faks broj: 012/ 585-725				
Izjavljava dostaviti Kancelariji za veterinarstvo BiH: Najkasnije 15 dana od datuma navedenog pod 2.3.				